

Shark

**Bežični usisivač sa
Anti Hair Wrap tehnologijom, DuoClean®
i Powerfins funkcijama**

IZ300EU Series

IZ320EU Series

UPUTSTVO



duoclean® **POWERFINS**

HVALA VAM

za kupovinu Shark® Anti Hair Wrap & DuoClean® Bežičnog Usisivača



SAVJET: Možete pronaći broj modela i serijski broj na naljepnici sa QR kodom koja se nalazi na dnu posude za prašinu.



SAVJET: Datumsku oznaku možete pronaći na jednom od zuba utikača strujnog kabela.

RECORD THIS INFORMATION

Broj modela: _____

Serijski broj: _____

Datumska oznaka: _____

Datum kupovine (sačuvajte račun): _____

Prodavnica gdje je kupljeno: _____

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon: 25.2V

Snaga motora tijela: 309W

Snaga mlaznice: 80W

MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE I SAČUVATE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

Ovo uputstvo je dizajnirano da vam pomogne da potpuno razumijete vaš novi Shark DuoClean Bežični Usisivač.



Ova oznaka ukazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati sa drugim kućnim otpadom. Da biste spriječili moguće štete po životnu sredinu ili ljudsko zdravlje usljed nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste promovisali održivu ponovnu upotrebu materijalnih izvora. Da biste vratili svoj korišćeni uređaj, molimo vas da koristite sisteme za povratak i prikupljanje ili kontaktirajte prodavca od kojeg je ovaj proizvod kupljen. Oni mogu preuzeti ovaj proizvod za ekološki bezbjednu reciklažu.





VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU • MOLIMO PROČITAJE SVA UPUTSTVA PRIJE KORIŠĆENJA OVOG USISIVAČA.

Da biste smanjili rizik od električnog udara i nenamjernog uključivanja, isključite napajanje i uklonite litijum-jonski paket baterije prije servisa.

NAPOMENA: Ako imate delikatne ili vunene tepihe, posebno one sa petljastim vlaknima, prvo isprobajte usisivač na skrivenom dijelu kako biste osigurali da rotirajuće četke ne oštete ili ne izvuku vlakna tepiha.

UPOZORENJE

SMANJITE RIZIK OD POŽARA, ELEKTRIČNOG UDARA, POVREDA ILI OŠTEĆENJA IMOVINE:

USISIVAČ SA PODNOM MLAZNICOM, ŠTAPOM I HANDHELD USISIVAČEM SADRŽI ELEKTRIČNE KONEKCIJE:

- 1 Ovaj usisivač se sastoji od motorne mlaznice, štapa i handheld usisivača. Ove komponente sadrže električne konekcije, električne žice i pokretne dijelove koji potencijalno predstavljaju rizik za korisnika.
- 2 Prije svake upotrebe, pažljivo provjerite sve dijelove na oštećenja. Ako je dio oštećen, prestanite sa upotrebom.
- 3 Koristite samo identične zamjenske dijelove.
- 4 Ovaj usisivač ne sadrži dijelove koji se mogu servisirati.
- 5 Koristite ga samo na način opisan u ovom priručniku. **NEMOJTE** koristiti usisivač u druge svrhe osim onih opisanih u ovom priručniku.
- 6 Sa izuzetkom filtera i posude za prašinu, **NEMOJTE** izlagati nijedan dio usisivača vodi ili drugim tečnostima.
- 7 **NEMOJTE** dozvoliti djeci da koriste ovaj uređaj. Držite uređaj i njegov kabl van domašaja djece. Ne dozvolite da se koristi kao igračka. Bliska nadzor je neophodan kada se koristi u blizini djece.

OPŠTA UPOTREBA

- 8 Ovaj uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su im pružene nadgledanje ili uputstva o sigurnoj upotrebi uređaja i razumiju povezane rizike. Čišćenje i održavanje korisnika ne smiju obavljati djeca.
- 9 Uvijek isključite usisivač prije povezivanja ili odvajanja bilo kojih crijeva koja prenose struju, motornih mlaznica, punjača, baterija ili drugih električnih ili mehaničkih dijelova.

- 10 **NEMOJTE** rukovati utičnicom ili usisivačem sa vlažnim rukama.
- 11 **NEMOJTE** koristiti bez posude za prašinu, filtera i četke na mjestu.
- 12 Koristite samo Shark® brendirane filtre i dodatke. Oštećenja uzrokovana ne-Shark filterima i dodacima možda neće biti pokrivena garancijom.
- 13 **NEMOJTE** stavljati predmete u mlaznice ili otvore dodataka. **NEMOJTE** koristiti ako je neki otvor blokiran; održavajte ih slobodnim od prašine, vlakana, kose i svega što može smanjiti protok vazduha.
- 14 **NEMOJTE** koristiti ako je protok vazduha kroz mlaznicu ili dodatak ograničen. Ako se vazdušni putevi ili motorna mlaznica za pod blokiraju, isključite usisivač. Uklonite sve prepreke prije nego što ponovo uključite uređaj.
- 15 Držite mlaznicu i sve otvore usisivača dalje od kose, lica, prstiju, nezaštićenih stopala ili labave odeće.
- 16 **NEMOJTE** koristiti ako usisivač ne radi kako treba, ili ako je ispao, oštećen, ostavljen napolju ili pao u vodu.
- 17 Koristite dodatnu pažnju prilikom čišćenja na stepenicama.
- 18 **NEMOJTE** ostavljati usisivač bez nadzora dok je uključen.
- 19 Kada je uključen, održavajte usisivač u pokretu preko površine tepiha u svim trenucima kako biste izbjegli oštećenje vlakana tepiha.
- 20 Ako imate delikatne ili vunene tepihe, posebno one sa petljastim vlaknima, prvo isprobajte usisivač na skrivenom dijelu kako biste osigurali da rotirajuće četke ne oštete ili ne izvuku vlakna tepiha.



21 NEMOJTE koristiti za usisavanje:

- a) Tečnosti
- b) Velikih objekata
- c) Tvrdih ili oštih predmeta (staklo, ekseri, šrafovi ili novčići)
- d) Velikih količina prašine (uključujući suhu zidanu prašinu, pepeo iz kamina ili žar). **NEMOJTE** koristiti kao dodatak električnim alatima za prikupljanje prašine.
- e) Dimnih ili gorućih predmeta (vrući žar, opušci ili šibice)
- f) Zapaljivih ili zapaljivih materijala (tečnost za upaljač, benzin ili kerosen)
- g) Toksičnih materijala (hlorni izbjeljivač, amonijak ili sredstvo za čišćenje odvoda)

22 NEMOJTE koristiti u sljedećim područjima:

- a) Slabo osvijetljenim prostorima
- b) Mokrim ili vlažnim površinama
- c) Spoljnim prostorima
- d) U prostorima koji su zatvoreni i mogu sadržavati eksplozivne ili toksične pare ili isparenja (tečnost za upaljač, benzin, kerosen, boje, razrjeđivače boje, sredstva za zaštitu od moljaca ili zapaljivu prašinu)

23 Isključite usisivač prije priključivanja ili odvajanja punjača.

24 Isključite usisivač prije bilo kakvih podešavanja, čišćenja, održavanja ili rješavanja problema.

25 Tokom čišćenja ili rutinskog održavanja, **NEMOJTE** sjeći ništa osim kose, vlakana ili konca koji su se omotali oko četke.

26 Ostavite sve filtere da se potpuno osuše na vazduhu prije nego što ih ponovo postavite u usisivač kako biste spriječili da tečnost uđe u električne dijelove.

27 **NEMOJTE** mijenjati ili pokušavati da popravite usisivač ili bateriju sami, osim kako je navedeno u ovom priručniku. **NEMOJTE** koristiti bateriju ili usisivač ako su izmijenjeni ili oštećeni. Oštećene ili modifikovane baterije mogu pokazivati nepredvidivo ponašanje što može rezultirati požarom, eksplozijom ili rizikom od povreda.

28 Isključite sve kontrole prije isključivanja.

29 Uvijek isključite ovaj uređaj prije povezivanja ili odvajanja motorne mlaznice ili ručnog alata.

BATERIJSKI PAKET

30. Baterija je izvor napajanja za usisivač. Pažljivo pročitajte i pratite sve upute za punjenje.

31. Da biste spriječili nenamjerno pokretanje, uverite se da je usisivač isključen prije nego što ga podignete ili nosite. **NEMOJTE** nositi uređaj sa prstom na prekidaču za napajanje.

32. Koristite samo punjač koji je isporučen sa uređajem. Korišćenje neispravnog punjača može rezultirati nepunjenjem i/ili opasnim uslovima. Punjač koji odgovara jednom tipu baterijskog paketa može stvoriti rizik od požara kada se koristi sa drugim baterijskim paketom.

33. Držite bateriju podalje od svih metalnih predmeta kao što su spajalice, novčići, ključevi, ekseri ili šrafovi. Kratko spajanje terminala baterije povećava rizik od požara ili opekotina.

34. U uslovima prekomjernog opterećenja, tečnost može biti izbačena iz baterije. Izbegavajte kontakt s ovom tečnošću, jer može izazvati iritaciju ili opekotine. Ako dođe do kontakta, isperite vodom. Ako tečnost dođe u kontakt s očima, potražite medicinsku pomoć.

35. Baterija se ne smije čuvati na temperaturama ispod 3°C (37.4°F) ili iznad 40°C (104°F) kako bi se očuvala dugotrajnost baterije.

36. **NEMOJTE** puniti bateriju na temperaturama ispod 5°C (40°F) ili iznad 40°C (104°F). Nepravilno punjenje ili punjenje na temperaturama van specificiranog opsega može oštetiti bateriju i povećati rizik od požara.

37. Čuvajte uređaj unutra. **NEMOJTE** ga koristiti ili čuvati na temperaturama ispod 3°C (37.4°F). Uverite se da je uređaj na sobnoj temperaturi prije korišćenja.

38. **NEMOJTE** izlagati bateriju vatri ili temperaturama iznad 130°C (265°F), jer može doći do eksplozije.

39. Koristite uređaje samo sa specifično dizajniranim baterijskim paketima. Korišćenje bilo kojih drugih baterijskih paketa može stvoriti rizik od povreda i požara.

40. Isključite baterijski paket iz uređaja prije nego što izvršite bilo kakve prilagodbe, promijenite dodatke ili skladištite uređaj. Ove preventivne bezbjednosne mjere smanjuju rizik od nenamjernog pokretanja uređaja.

41. Za modele IZ300UK, IZ300UKT, IZ320UK, IZ320UKT koristite samo sa Shark baterijskim paketom XBATR725EU.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA


SASTAVLJANJE

1. Umetnite štap u mlaznicu za pod.
2. Umetnite handheld usisivač u štap.

Za pravilno funkcionisanje, uvjerite se da su svi dijelovi potpuno povezani i zaključani na mjestu.

**Ručni usisivač sa
uklonjivom baterijom**

IZ300EU
IZ300EUT
IZ320EU
IZ320EUT



2.




**FLEXOLOGY®
štap**



1.




**DuoClean® Powerfins
mlaznica za pod**



LI-ION BATERIJA

Baterija litijum-jonskog paketa ne dolazi potpuno napunjena. Prije prve upotrebe, potpuno je napunite. Tokom prve upotrebe, pustite da se baterija isprazni do kraja. Ovo će kondicionirati bateriju.

LED INDIKATORI NAPAJANJA BATERIJE I PUNJENJA



Punjenje



Niska
napunjenost



Srednja
napunjenost



Gotovo puna
napunjenost



Puna
napunjenost


NAPOMENA: Potpuno punjenje traje približno 3,5 sati.

RECIKLIRANJE LI-ION BATERIJE

Ovaj proizvod koristi litijum-jonsku punjivu i reciklabilnu bateriju. Kada baterija više ne drži napunjenost, treba je ukloniti iz usisivača i reciklirati. **NEMOJTE** spaljivati ili kompostirati bateriju.


Kada vaša litijum-jonska baterija za napajanje treba da se zamjeni, odložite je ili reciklirajte u skladu sa lokalnim propisima. U nekim oblastima, ilegalno je stavljati potrošene litijum-jonske baterije u kantu za otpad ili u gradski čvrsti otpad. Vratite potrošene baterije u ovlašteni centar za reciklažu ili prodavcu na reciklažu. Kontaktirajte lokalni centar za reciklažu za informacije o mjestu gdje možete ostaviti potrošenu bateriju.

Da biste napunili, uklonite ručni usisivač iz štapa pritiskom na dugme za oslobađanje štapa i podizanjem. Uključite punjač u priključak za punjenje.




PUNJENJE BATERIJE


KORIŠĆENJE LI-ION PUNJAČA




Uključite Li-Ion punjač u zidnu utičnicu.



Da biste napunili bateriju, jednostavno priključite punjač u priključak za punjenje dok je još uvijek pričvršćen na štap.



Da biste usisivač stavili u režim skladištenja, pritisnite dugme za otključavanje FLEXOLOGY® štapa dok savijate ručni usisivač naprijed, dok štap ne klikne i zaključa se. Uključite punjač u priključak za punjenje na ručnom usisivaču.



Baterija je uklonjiva (IZ300UK, IZ300UKT, IZ320UK, IZ320UKT). Pritisnite i držite dugme za otpuštanje baterije, a zatim izvučete bateriju. Uključite punjač u priključak za punjenje na bateriji. Da biste ponovo instalirali bateriju, umetnite je u otvor na zadnjem dijelu handheld usisivača.

PODEŠAVANJA



UKLJUČIVANJE REŽIMA RADA

Pritisnite dugme za napajanje da uključite ili isključite usisivač.



REŽIM ZA USISAVANJE TVRDIH PODOVA

Da biste usisavali u režimu za tvrde podove, pritisnite dugme za odabir poda dok se ne osvijetli ikona za tvrde podove (◆). Četke će se polako okretati kako bi očistile goli pod i male tepihe.



REŽIM ZA USISAVANJE TEPIHA


Da biste usisavali u režimu za tepih, pritisnite dugme za odabir poda dok se ne osvijetli ikona za tepih (■). Četke će se brže okretati kako bi prikupile otpatke ispod površine vaših tepiha.



REŽIMI USISAVANJA


Pritisnite dugme (⚙) da prebacite između ECO, Deep Clean i Boost režima. Da biste uštedjeli energiju baterije, odaberite ECO režim. Za svakodnevnu moć čišćenja, odaberite Deep Clean. Za dodatni udarac snage, odaberite Boost režim.

REŽIMI ZA ČIŠĆENJE



Da biste očistili podove, stavite stopalo na mlaznicu za pod i nagnite ručni usisivač unazad.

NAPOMENA: Četke će se aktivirati samo kada je ručni usisivač nagnut unazad.




Pritisnite dugme za otpuštanje štapa da skinete ručni usisivač sa štapa. Odlično za čišćenje stepenica, namještaja i drugih područja iznad podova kao i teško dostupnih mjesta.

Uspravite usisivač i pritisnite dugme za otpuštanje stopice tamo gdje se dno štapa sastaje sa stopicom. Podignite prema gore da odvojite. Odlično za čišćenje plafonskih ventilatora, prozorskih dasaka i drugih teško dostupnih područja.


NAPOMENA: Svi dodaci su kompatibilni kako sa štapom, tako i sa ručnim usisivačem.

KORIŠĆENJE FLEXOLOGY ŠTAPA

FLEXOLOGY DOMET




Pritisnite dugme za otključavanje na zadnjem dijelu štapa, a zatim prilagodite ugao.




Podesite štap na niži ugao kako biste lakše očistili ispod namještaja.

FLEXOLOGY SKLADIŠTENJE/PAKOVANJE




Da biste usisivač stavili u režim skladištenja, pritisnite dugme za otključavanje dok savijate handheld usisivač napred.




Da biste izvadili usisivač iz režima skladištenja, pritisnite dugme za otključavanje i podignite handheld usisivač dok štap ne klikne i zaključa se na mjestu.

ODRŽAVANJE VAŠEG USISIVAČA

PRAŽNJEENJE POSUDE ZA PRAŠINU




Pritisnite dugme za otpuštanje štapa da biste odvojili ručni usisivač od štapa.




Da biste ispraznili posudu za prašinu dok je pričvršćena na handheld usisivač, postavite posudu za prašinu iznad kante i pomjerite klizač za otpuštanje poklopca naprijed.

UKLANJANJE I ČIŠĆENJE POSUDE ZA PRAŠINU



Da biste uklonili posudu za prašinu iz handheld usisivača, pritisnite dugme za otpuštanje posude za prašinu blizu mlaznice handheld usisivača. Nagnite posudu za prašinu i podignite je da biste je uklonili. Da biste ispraznili prašinu i otpatke, držite posudu za prašinu iznad kante, a zatim pomjerite klizač za izbacivanje prljavštine CleanTouch naprijed.



Da biste očistili unutrašnjost posude za prašinu, isperite je vodom. Postavite je na stranu sa otvorenim poklopcem da se osuši na vazduhu najmanje 24 sata prije ponovne instalacije.

ODRŽAVANJE VAŠEG USISIVAČA


ČIŠĆENJE FILTERA

Redovno isperite i mijenjajte filtre kako biste održali snagu usisavanja vašeg usisivača.


Da biste očistili filtre, isperite ih samo vodom. Dozvolite da se svi filteri potpuno osuše na vazduhu prije ponovne instalacije kako biste spriječili da tečnost uđe u električne dijelove.

Čistite pre-motorne filtre najmanje jednom mjesečno, a post-motorni filter najmanje jednom godišnje. Otrесite labavu prljavštinu između pranja kada je potrebno. Čišćenje može biti češće potrebno pri intenzivnoj upotrebi.


VAŽNO: NEMOJTE koristiti sapun prilikom čišćenja filtera. Koristite samo vodu. Usisivač neće imati snagu usisavanja ako post-motorni HEPA filter nije instaliran. Uvjerite se da su svi filteri postavljeni prije korišćenja.




Pritisnite dugme za otpuštanje posude za prašinu i uklonite posudu za prašinu. Izvucite spužvaste i filcane filtere iz zadnje strane posude za prašinu.



Uklonite posudu za prašinu. Izvucite post-motorni filter iz ručnog usisivača.



Set filtera od pjene i filca za pre-motorni dio




Post-motorni filter


ODRŽAVANJE VAŠEG USISIVAČA

FLOOR NOZZLE

Ako je kosa omotana oko četke, nastavite sa čišćenjem koristeći podešavanje za tepih na golim podovima, tepisima niskog stanja ili malim tepisima. Ako neka vlakna ostanu omotana oko četke nakon nastavka korišćenja, pažljivo ih uklonite. Ako nađete na tvrdi ili oštri predmet ili primjetite promjenu zvuka tokom usisavanja, provjerite da li ima blokada prateći korake pod 'Provjeravanje na blokade u mlaznici za pod' u donjem desnom uglu ove stranice.




ČIŠĆENJE MEKE ČETKE




1. Da biste uklonili meku četku iz mlaznice, povucite je napolje za traku.
2. Otresite labave ostatke sa meke četke. Koristite suhu krpu da obrišete meku četku i uklonite bilo kakve ostatke koji su zapeli u zubima iza meke četke.
3. Ručno operite meku četku po potrebi. Koristite samo vodu i ostavite da se potpuno osuši na vazduhu, što bi trebalo da traje najmanje 24 sata.
4. Ponovo umetnite meku četku.

PROVJERA BLOKADA U RADU USISIVAČA



Provjera blokada u ručnom usisivaču:

1. Isključite usisivač.
2. Uklonite ručni usisivač sa štapa.
3. Provjerite sve ulazne otvore na posudi za prašinu i uklonite sve ostatke ili blokade.




Provjera na blokade u štapi:

Standardni štap:

1. Isključite usisivač.
2. Uklonite handheld usisivač i mlaznicu za pod.
3. Provjerite ulazne otvore na štapi na blokade i ostatke.
4. Uklonite ostatke i blokade.

Provjera na blokade u Flexology® štapi:

1. Isključite usisivač.
2. Uklonite handheld usisivač i mlaznicu za pod iz štapa.
3. Provjerite crevo za blokade na Flexology dijelu štapa tako što ćete stisnuti dugmiće sa obje strane crijeva i podići crijevo.
4. Uklonite sve ostatke i blokade.



Provjera na blokade u mlaznici za pod:

1. Isključite usisivač.
2. Uklonite štap.
3. Koristite ivicu novčića da otvorite tri brave na dnu mlaznice za pod.
4. Uklonite poklopac i nagnite vrat mlaznice za pod unazad.
5. Provjerite otvor i uklonite sve ostatke.
6. Ponovo postavite poklopac tako što ćete umetnuti umetke u uture, a zatim čvrsto pritisnite sa svih strana prije nego što okrenete brave u smjeru kazaljke na satu da biste zatvorili, dok ne čujete da se sigurno zaključavaju na mjestu.

⚠ UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od električnog udara i nenamjernog pokretanja, isključite napajanje i uklonite litijum-jonski baterijski paket prije servisa.

Usisivač ne prikuplja otpatke. Nema usisavanja ili slabo usisavanje. Lampica na mlaznici je crvena. (Referišite se na dio o provjeri na blokade za više informacija.)

- Provjerite filtre da vidite da li je potrebna njihova čistoća. Pratite uputstva za ispiranje i potpuno sušenje filtera na vazduhu prije nego što ih ponovo umetnete u usisivač.
- Posuda za prašinu može biti puna; ispraznite posudu za prašinu.
- Provjerite mlaznicu za pod na blokade; uklonite blokade ako je potrebno.
- Uklonite svaki konopac, vlakna tepiha ili kosu koja može biti omotan oko četke.
- Provjerite vezu između handheld usisivača i štapa na blokade; uklonite blokade ako je potrebno. Ako se problem nastavi, molimo vas da kontaktirate korisničku podršku.
- Provjerite pristup blokadi u štapi na blokade i uklonite sve ostatke.

Usisivač podiže tepih.

- Uvjerite se da ne koristite Boost režim, jer to može izazvati previše usisavanja za lakše tepihe. Budite pažljivi prilikom usisavanja tepiha ili tepiha sa delikatno šivenim ivicama.
- Isključite uređaj da biste isključili četku, a zatim ponovo pokrenite prekidačem za napajanje/odabir.

Četke se ne okreću.

- Odmah isključite usisivač. Uklonite sve blokade prije nego što ponovo uključite usisivač. Uvjerite se da je handheld usisivač nagnut unazad dovoljno da se četke uključe. Ako se četke i dalje ne okreću, molimo vas da kontaktirate korisničku podršku.
- Ako mlaznica za pod ima svjetla i ona se ne pale, postoji problem sa povezivanjem između handheld usisivača, štapa i mlaznice. Pokušajte da odvojite i ponovo pričvrstite dijelove. Ako svjetla i dalje ne sijaju, molimo vas da kontaktirate korisničku podršku.

Usisivač se sam isključuje.

Postoji nekoliko mogućih razloga zašto se usisivač sam isključuje, uključujući blokade, probleme sa baterijom i pregrijavanje. Ako se usisivač sam isključuje, izvršite sljedeće korake:

1. Uključite usisivač i provjerite lampice indikatora baterije koje se nalaze na handheld usisivaču. Ako je potrebno punjenje, uvjerite se da je napajanje isključeno prije nego što se povežete sa punjačem.
2. Ispraznite posudu za prašinu i očistite filtere (vidite dio o pražnjenju posude za prašinu i čišćenju filtera).
3. Provjerite štap, dodatke i ulazne otvore i uklonite sve blokade.
4. Ostavite uređaj i bateriju da se hlade najmanje 45 minuta, dok ne dostignu sobnu temperaturu.
5. Pritisnite dugme za napajanje da ponovo pokrenete usisivač.

Lampice indikatora baterije na handheld usisivaču trepere.

- Donja LED lampica treperi (Slika A): Baterija treba da se napuni.
- Gornja i donja LED lampica trepere (Slika B): Temperatura baterije nije optimalna, pa je punjenje privremeno pauzirano. Ostavite bateriju priključenu i punjenje će uskoro biti nastavljeno.



Fig. A



Fig. B



Fig. C




Fig. D



MOLIMO PAŽLJIVO PROČITAJTE I ČUVAJTE ZA BUDUĆE REFERENCE.

Ovaj priručnik je osmišljen da vam pomogne da potpuno razumijete vaš novi Shark® usisivač.

Ilustracije se mogu razlikovati od stvarnog proizvoda. Stalno nastojimo da poboljšamo naše proizvode; stoga su specifikacije sadržane u ovom dokumentu podložne promjenama bez prethodnog obaveštenja.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. DUOCLEAN, FLEXOLOGY i SHARK su registrovane trgovinske marke kompanije SharkNinja Operating LLC.

POWERFINS je trgovinska marka kompanije SharkNinja Operating LLC.